



Služba glavnog gradskog arhitekta

UP/Io broj: 20-361-38

Nikšić, 17.02.2026. godine

Glavni gradski arhitekta, na osnovu člana 8, 10, 22 a u vezi sa stavom 2 tačka 1, stava 3 i stava 4 i člana 23 stava 2 i člana 25 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“ b. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i Rješenja o imenovanju glavnog gradskog arhitekta broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, a rješavajući po zahtjevu Davis Oksane iz Nikšića za davanje saglasnosti na idejno rješenje za davanje saglasnosti na idejno rješenje projektovano od strane „INGPOINT“ D.O.O Nikšić iz Nikšića, ovjereno elektronskim potpisom dana 16.02.2026. godine u 10:00:11+01'00', za rekonstrukciju stambenog objekta sa dogradnjom u okviru koje je planiran stambeni prostor, sa pretvaranjem postojećeg tavanskog prostora u stambeni u okviru postojećeg krovnog gabarita, sa postavljanjem fotonaponskih sistema koji čine solarni paneli sa pratećom opremom na krovu istih,, na lokaciji potes Šume, koju čine katastarske parcele broj 220 i 224/1 KO Miločani u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić („Sl. list CG“-opštinski propisi 72/24), donosi se:

R J E Š E N J E

Investitorki **Davis Oksani iz Nikšića daje se saglasnost** na idejno rješenje projektovano od strane „INGPOINT“ D.O.O Nikšić iz Nikšića, ovjereno elektronskim potpisom dana 16.02.2026. godine u 10:00:11+01'00', za rekonstrukciju stambenog objekta sa dogradnjom u okviru koje je planiran stambeni prostor, sa pretvaranjem postojećeg tavanskog prostora u stambeni u okviru postojećeg krovnog gabarita, sa postavljanjem fotonaponskih sistema koji čine solarni paneli sa pratećom opremom na krovu istih, na lokaciji potes Šume, koju čine katastarske parcele broj 220 i 224/1 KO Miločani, u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u („Sl. list CG“-opštinski propisi 72/24), u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350-1138 od 12.11.2024. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UP/Io broj: 20-361-38 od 06.02.2026. godine, investitor Davis Oksana iz Nikšića, podnijela je zahtjev Službi glavnog gradskog arhitekta zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje za rekonstrukciju stambenog objekta sa dogradnjom u okviru koje je planiran stambeni prostor, sa pretvaranjem postojećeg tavanskog prostora u stambeni u okviru postojećeg krovnog gabarita, sa postavljanjem fotonaponskih sistema koji čine solarni paneli sa pratećom opremom na krovu istih,, na lokaciji potes Šume, koju čine katastarske parcele broj 220 i 224/1 KO Miločani u zahvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u („Sl. list CG“-opštinski propisi 72/24), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350-1138 od 12.11.2024. godine i u dostavljenom idejnom rješenju ustanovljeno je da je došlo do promjene

u odnosu na ranije dostavljeno idejno rješenje na koje je izdato Rješenje UP/Io broj: 20-361-156 od 14.05.2025. godine.

U dostavljenom idejnom rješenju projektovanom od strane „INGPOINT“ D.O.O Nikšić iz Nikšića, ovjereno elektronskim potpisom dana 16.02.2026. godine u 10:00:11+01'00', za rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta sa dogradnjom,, ustanovljeno je da je došlo do promjene u odnosu na ranije dostavljeno idejno rješenja projektovano od strane „INGPOINT“ D.O.O Nikšić iz Nikšića, ovjereno elektronskim potpisom projektanta dana 14.05.2025. godine u 09:51:17 +02'00'.

Uvidom u grafički i tekstualni dio dostavljenog idejnog rješenja ustanovljeno je da je došlo do promjene u arhitektonskoj oblikovnosti objekta, a što je i navedeno u tehničkom opisu:

NAPOMENA:

Prethodno Idejno rješenje ovjereno je 05.05.2025. godine i dobijena je Saglasnosti Glavnog gradskog arhitekta UP/Io broj: 20-361-156 od 14.05.2025. za isto.

U novom idejnom rješenju došlo je do značajnog smanjenja podrumске etaže. Izbačeni su garaža, ostava, natkriveni ulaz i dio komunikacija, čime je etaža funkcionalno i prostorno redukovana.

Prizemlje je zadržalo osnovnu organizaciju prostora, ali je došlo do racionalizacije površina i optimizacije komunikacija.

Potkrovlje je ostalo identično u oba projektna rješenja.

UKUPNI ZBIRNI PREGLED OBJEKTA – RAZILKE

<i>Idejno rješenje – datum</i>	<i>Ukupno neto</i>	<i>Ukupno Bruto</i>
<i>Maj 2025</i>	210,02 m ²	299,60 m ²
<i>Februar 2026</i>	140,20 m ²	204,98 m ²

UKUPNA RAZLIKA

Neto površina smanjena za: 69,82 m²

Bruto površina smanjena za: 94,62 m²

Procentualno smanjenje:

Neto: ≈ 33% manje

Bruto: ≈ 32% manje

Osnovna arhitektonska oblikovnost i materijalizacija objekta, konstruktivni sistem ostala je nepromjenjena.

Ovim rješenjem zadovoljeni su dati urbanistički parametri, kao i sam duh mjesta, kako oblikovnosti tako i materijalizacijom fasade i krova.

Odredbom člana 22 stav 2 tačka 1 i tačka 2 i člana 23, 24 i 25 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), propisano je da glavni gradski arhitekta daje saglasnost na:

- 1) idejno rješenje arhitektonskog projekta iz stava 1 ovog člana, koji se odnosi na zgrade do 3000 m² bruto građevinske površine, osim hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta;
- 2) idejno rješenje projekta arhitekture privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat, u odnosu na oblikovanje, materijalizaciju i urbanističke parametre iz programa iz člana 72 stav 3 ovog zakona.

Poslove iz stava 2 ovog člana glavni gradski arhitekta vrši kao prenesene poslove.

Poslovi glavnog državnog arhitekta iz stava 1 ovog člana koji se odnose na zgrade bruto građevinske površine 3000 m² i više, osim za objekte iz člana 5 ovog zakona, mogu se povjeriti jedinici lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade daje glavni gradski arhitekta.

Članom 8 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore” broj 19/25), data je definicija tehničke dokumentacije i utvrđeno da je ista skup pisane, numeričke i grafičke dokumentacije kojom se utvrđuje koncepcija, uslovi i način građenja objekta a stavom 2. istog člana Zakona je utvrđeno da se ista izrađuje u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima koji se preuzimaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje uređenje prostora, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Članom 9 st.1 tačka 1. ovog Zakona, propisano je da vrstu tehničke dokumentacije čini, između ostalog i idejno rješenje, što u skladu sa citiranim članom 8 stav 2. Zakona čini obaveznost usklađenosti idejnog rješenja kao vrste tehničke dokumentacije sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Članom 10 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore” broj 19/25), navedeno je da se idejnim rješenjem utvrđuje generalna koncepcija za izgradnju objekta, a naročito: uklapanje objekta u prostor; položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima; 3D vizuelizacija objekta; uslovi i rješenja priključenja objekta na saobraćajnu, instalacionu i drugu infrastrukturu i uređenje lokacije.

Rješenjem o imenovanju glavnog gradskog arhitekta broj 02-112-76/1 od 20.12.2021. godine, predsjednik Opštine Nikšić je imenovao Vujović Mladena, diplomiranog inženjera arhitekture, da obavlja date poslove u skladu sa zakonom.

Glavni gradski arhitekta je razmotrio zahtjev, idejno rješenje objekta projektovano od strane preduzeća „INGPOINT“ D.O.O. Nikšić iz Nikšića, i odlučio kao u dispozitivu rješenja.

U skladu sa odredbama članova 22 i 25 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore” broj 19/25), saglasnost se izdaje na osnovu urbanističko-tehničkih uslova, u dijelu oblikovanja i materijalizacije;

- osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta);

Kat. parcele broj 220 i 224/1 KO Miločani nalazi se u obuhvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana - Generalna urbanistička razrada Opštine Nikšić („Sl. list CG”-opštinski propisi 72/24).

Lokacija na kojoj je planirana rekonstrukcija stambenog objekta sa dogradnjom i sa pretvaranjem postojećeg tavanškog prostora u stambeni u okviru postojećeg krovnog gabarita, sastoji se od:

- kat. parcele broj 220, koju čini prema načinu korišćenja zemljište pod objektom porodične stambene zgrade, površine 31,00 m², dvorište površine 500,00 m² i pašnjak po kulturi 5.klase površine 3206,00 m²

upisana u listu nepokretnosti broj 694 KO Miločani – prepis, potes Šume, uvidom po evidenciji e-katastra Uprave za nekretnine-Područna jedinica Nikšić od 17.02.2026. godine. kao svojina Davis Oleksandra Oksane, bez zabilješke tereta i ograničenja.

- kat. parcele broj 224/1, koju čini prema načinu korišćenja po kulturi livada 5.klase površine 5989,00 m²

upisana je u listu nepokretnosti broj 693 KO Miločani – prepis, potes Šume, od 28.04.2025. godine izdat od strane Uprave za nekretnine PJ Nikšić, broj 103-919-4722/2025, kao svojina "CNAPDAIL" DOO NIKŠIĆ, u obimu prava 1/1, bez zabilješke tereta i ograničenja.

Uvidom po evidenciji e-katastra Uprave za nekretnine-Područna jedinica Nikšić od 17.02.2026. godine, potvrđeno je stanje od 28.04.2025. godine.

Investitor je vlasnik i susjednih katastarskih parcela:

- kat.parcele broj 221, koju čini prema načinu korišćenja šume po kulturi 5. klase, površine 1477,00 m²
- kat.parcele broj 222, koju čini prema načinu korišćenja livade po kulturi 6. klase, površine 1928,00 m²
- kat.parcele broj 223, koju čini prema načinu korišćenja šume po kulturi 4. klase, površine 4742,00 m²

upisane u listu nepokretnosti broj 693 KO Miločani – prepis, potes Šume, od 28.04.2025. godine izdat od strane Uprave za nekretnine PJ Nikšić, broj 103-919-4722/2025, kao svojina "CNAPDAIL" DOO NIKŠIĆ, u obimu prava 1/1, bez zabilješke tereta i ograničenja.

Dostavljena je saglasnost – Izjava Davis Oksane, koja je direktor i osnivač privrednog društva "CNAPDAIL" DOO NIKŠIĆ, koja u ime privrednog društva daje pravo Davis Oksani da pribavi odgovarajuće dozvole za građenje na parceli, dobije urbanističko tehničke uslovei svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju..., kao i da ovom dozvolom potvrđuje da će po završetku izgradnju svi objekta koje je Davis Oksana izgradila postati njeno puno vlasništvo po završetku izgradnju uz odgovornost za registraciju, puštanje u rad i pravilno održavanje objekata, kao i da sa pravom potpuno raspolaze stečenom imovinom, ovjerenu od strane notara Ljubiše Markovića broj OV 10709/2024 od 01.10.2024. godine.

U saobraćajno tehničkim uslovima za izradu projektne dokumentacije, izdatim od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj broj: 09-340-1008 od 04.12.2024. godine za priključenje lokacije za radove na rekonstrukciji stambenog objekta sa dogradnjom garaže na katastarskoj parceli broj 220 i 224/1 KO Miločani, na nekategorisani put u opštoj upotrebi na katastarskoj parceli broj 237 KO Miločani istaknuto je:

- Postojeće stanje: "Lokacija za radove na rekonstrukciji stambenog objekta sa dogradnjom garaže na katastarskoj parceli broj 220 i 224/1 KO Miločani, nalazi se u zahvatu Prostorno urbanističkog plana – Generalna urbanistička razrada Opštine Nikšić ("Sl. list CG", br. 72/24), pored nekategorisanog puta u opštoj upotrebi na katastarskoj parceli broj 237 KO Miločani. Katastarska parcela broj 237 KO Miločani upisana je u LN 97 KO Miločani u svojini Crne Gore, raspolaganje Opština Nikšić, u obimu prava 1/1, način korišćenja-nekategorisani putevi."

-Mjesto i način priključenja: Lokaciju za radove na rekonstrukciji stambenog objekta sa dogradnjom garaže na katastarskoj parceli broj 220 i 224/1 KO Miločani, priključiti preko jednog priključka, preko putnog zemljišta na nekategorisani put u opštoj upotrebi na katastarskoj parceli broj 237 KO Miločani. U projektu prikazati način i mjesto priključka."

Dostavljeno je Obavještenje Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj UP/Io broj: 09-327-457 od 25.11.2024. godine, kojim obavještavaju da je članom 115 Zakona o vodama ("Sl. list RCG", broj 27/07, 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17, 84/18) definisano da u slučaju ako se u

postupku izdavanja vodnih uslova utvrdi da objekti i radovi ne mogu prouzrokovati promjene u vodnom režimu ili da na njih ne može uticati vodni režim, vodni uslovi nijesu potrebni.

Prikupljanje i odvođenje sanitarnih otpadnih voda riješiti kroz izgradnju vodonepropusne septičke jame. Pražnjenje septičke jame vršiti redovno od strane pravnog lica koje upravlja javnom kanalizacijom ili lica registrovanog za obavljanje ovih poslova.

Shodno navedenom, uzimajući u obzir vrstu objekta, obavještavaju da uz poštovanje navedenih preporuka, vodni uslovi nijesu potrebni.

Dostavljena je izjava geodetske organizacije "GEO-KOMPAS" DOO Nikšić iz Nikšića od 20.02.2025. godine u kojoj se navodi da su na priloženom crtežu prikazane tačne kordinate planiranog objekta kao i obezbjeđenog kolskog prilaza na parceli.

Kolski prilaz predmetnoj parceli obezbjeđen je preko katastarske parcele 2225, a vlasnik parcela odnosno nosilac parav Crna Gora, Opština Nikšić 1/1. Način korišćenja katastarske parcele je Nekategorisani putevi.

Uvidom u Prostorno-urbanistički plana opštine Nikšić, utvrđeno je da se predmetna lokacija nalaza u obuhvatu Izmjena PUP-GUR-a Opštine Nikšić u IV (četvrtoj) građevinskoj zoni, sa planom namjene površine za predmetnu lokaciju ostalo ruralno područje sa definisanim osnovnim urbanističkim parametrima koji su zadati u urbanističko tehničkim uslovima:

Prema smjernicama Izmjena i dopuna PUP-a Opštine Nikšić predviđeno je
SMJERNICE ZA IZGRADNJU STAMBENIH OBJEKATA U RURALNIM NASELJIMA

- Nova stambena izgradnja treba da bude usmjerena i kontrolisana i nije dozvoljena na plodnom zemljištu prve i druge klase.
- Preporuka je da dogradnja postojećeg stambenog objekta bude dopuštena uz poštovanje preporučenih urbanističkih parametara.
- U cilju podrške razvoju seoskog turizma (Agroturizam) daje se mogućnost gradnje prema smjernicama i uslovima za objekte agro turizma.
- Za turističku ponudu i ponudu domaćih proizvoda uz stambene objekte su dozvoljene sezonske (ljetnje) strukture (šatori, transparentni krovovi, nadstrešnice, i sl.) kao manje tržnice hrane i pića, sa ciljem promocije domaćih proizvoda.
- Nova izgradnja u cilju obavljanja poljoprivredne djelatnosti uz stanovanje je dozvoljena, ako je vezana ili u okviru postojećeg gazdinstva i mora biti u skladu sa planskim parametrima.
- Gabariti i izgled novih objekata moraju biti usklađeni sa karakteristikama tradicionalne gradnje.
- Objekti plastenika za poljoprivrednu proizvodnju, uz postojeće stambene objekte, ne smatraju se građevinskim objektom i njihovo postavljanje treba podsticati kako bi se podržala produktivna i napredna poljoprivredna proizvodnja.
- U ruralnim područjima stanovanja je potrebno primjenjivati napredne poljoprivredne tehnologije, sa novim vidom organizovanog otkupa (zadruga, grupisanja).
- Optimalna veličina parcele za izgradnju novih stambenih objekata je od 500 m² do 800 m², a širina uličnog fronta 20 m.
- Maksimalna bruto građevinska površina stambenog objekta je 300 m².
- Maksimalna spratnost stambenih objekata u okviru građevinskog zemljišta ruralnih naselja je P+1+Pk (tri etaže bez obzira na nomenklaturu).
- Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti parcele u okviru građevinskog zemljišta naselja je 0,3.

- Najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti u okviru građevinskog zemljišta je 0,6.
- Na parceli se mogu graditi objekti do predviđenih indeksa.
- Minimalna udaljenost novog slobodno stojećeg objekata od granice susjedne parcele iznosi 2,5m.
- Građevinska linija za novu gradnju uz lokalne i nekategorisane puteve se određuje na min 5,0m od regulacije ulice;
- Uz objekte stanovanja moguće je graditi objekte u funkciji obavljanja privredne djelatnosti kompatibilnih stanovanju.
- Za objekte individualnog stanovanja na poljoprivrednom zemljištu preporučeni standardi su:
 - Maksimalna spratnost stambene zgrade do P do P+Pk,
 - Najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti 0,40,
 - Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti 0,20.
 - Najmanje rastojanje između stambenog objekta i objekata za smještaj stoke je 15 m.
 - Najmanje rastojanje objekta za smještaj stoke od susjedne parcele, ako se ona graniči sa objektom iste namjene je 7,5 m.
 - Najmanje rastojanje uređaja za biološko prečišćavanje bez primarnih taložnika, sa stepenom prečišćavanja 95 do 97 % od stambenog objekta je 4m, a od granice susjedne parcele 3m.
 - Postojeće objekte kod kojih su parametri (horizontalni i vertikalni gabariti i BGP) veći od zadatih planom, zadržati u zatečenom stanju ukoliko svojim položajem ne ugrožavaju realizaciju saobraćajne i ostale infrastrukture.

Površina lokacije na kojoj je predviđena rekonstrukcija i dogradnja objekta je 9726,00 m².

Uvidom u projektну dokumentaciju konstatovano je da je planirana rekonstrukcija stambenog objekta sa dogradnjom objekta u okviru koje je planiran stambeni prostor, sa pretvaranjem postojećeg tavanskog prostora u stambeni u okviru postojećeg krovnog gabarita, u okviru zadatih građevinskih linija.

Ostvareni parametri u arhitektonskom idejnom rješenju su:

- indeks zauzetosti iznosi 0,02, (ostvarena zauzetost - projektovana max. površina pod objektom iznosi 164,89 m²)
- indeks izgrađenosti 0,02, (ostvarena - projektovana BRGP planirane rekonstrukcije sa dogradnjom stambenog objekta iznosi 204,98 m²)
- spratnost je Su/Po +P+Pk

U tehničkom opisu dostavljenog idejnog rješenja u dijelu 3. ARHITEKTONSKO RJEŠENJE Predmetni projekat obuhvata idejno rješenje rekonstrukcije postojećeg stambenog objekta sa dogradnjom, sa ciljem funkcionalnog i estetskog unaprijeđenja prostora, uz maksimalno poštovanje prirodnog ambijenta i tradicionalne arhitekture mjesta. Projekat je koncipiran kao skladna sinteza starog i novog — gdje se kroz pažljivo oblikovanje, organizaciju prostora i odabir materijala stvara harmoničan odnos između savremenih potreba stanovanja i specifičnosti lokalnog pejzaža. Osnovna zamisao

arhitektonskog rješenja bila je da se zadrže prepoznatljive karakteristike tradicionalne kuće, dok se nadogradnja interpretira savremenim jezikom arhitekture, stvarajući dinamičan i funkcionalan prostor. Postojeći objekat ostaje zadržan u gabaritu i volumetriji (nadograđeni dio bez vrijednosti se ruši), sa prepoznatljivim kamenim zidovima i dvovodnim krovom pokrivenim crijepom, dok je dogradnja oblikovana kao minimalistički volumen sa jasno izraženim kosim krovnim pločama na kojima su integrisani solarni paneli okrenuti prema jugu. Prelaz između starog i novog volumena oblikovan je jednostavnim, jasno čitljivim prolazom koji funkcionalno i vizuelno povezuje dvije cjeline. Rekonstrukcija i dogradnja zajedno stvaraju jedan novi, cjelovit arhitektonski izraz, koji ne narušava prirodni kontekst već ga nadopunjuje i oplemenjuje.

Funkcionalna organizacija prostora pažljivo prati prirodnu konfiguraciju terena, omogućavajući optimalno korištenje postojećih visinskih razlika. Ulaz u objekat organizovan je preko natkrivenog otvorenog prolaza, koji omogućava prirodnu ventilaciju i vizuelnu povezanost prednjeg i zadnjeg dvorišta. Iz ulaznog prostora komunicira se direktno sa dnevnom zonom (rekonstruisani dio kuće), dok su privatne prostorije (spavaće sobe, kupatila, trpezarija sa kuhinjom) smještene u novoizgrađenom dijelu kuće. Novi dograđeni volumen sadrži savremeno organizovan spvaći blok, trpezariju i kuhinju, u konceptu otvorenog prostora, sa velikim staklenim površinama koje omogućavaju obilje prirodne svjetlosti i direktnu vezu sa eksterijerom. Funkcionalne cjeline su jasno definisane, a komunikacije su logične i prilagođene savremenom načinu života. Na etaži -1 smješten je tehnički prostor, ostava i pomoćne komunikacije. U suterenu rekonstruisane stare kuće smještene su tehničke prostorije sa stepeništem koje je u dijelu prizemlja skriveno, s obzirom na to da se u suteran silazi po potrebi. Po želji investitora ostvarena je pored spoljašnjeg ulaza u suteran i topla veza.

U skladu sa navedenim Rješenjem i na osnovu uvida u dostavljenu tekstualnu i grafičku dokumentaciju, razmotren je zahtjev investitora Davis Oksane iz Nikšića, za davanje saglasnosti na idejno rješenje za rekonstrukciju stambenog objekta sa dogradnjom u okviru koje je planiran stambeni prostor, sa pretvaranjem postojećeg tavanog prostora u stambeni u okviru postojećeg krovnog gabarita, sa postavljanjem fotonaponskih sistema koji čine solarni paneli sa pratećom opremom na krovu istih, na lokaciji potes Šume, koju čine katastarske parcele broj 220 i 224/1 KO Miločani u zahvatu Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić ("Sl. list CG"-opštinski propisi 72/24), a za koji su izdati urbanističko-tehnički uslovi UP/Io 07-350-1138 od 12.11.2024. godine i dlučeno je kao u dispozitivu, iz sledećih razloga:

Smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju stambenih objekata u okviru Izmjena i dopuna PUP-a Nikšić definisane su da arhitektonsko oblikovanje objekta treba da bude u skladu sa namjenom i sadržajem objekta, tako da objekat ima prepoznatljivost, adekvatnu funkciju, u izgradnji objekata treba koristiti elemente tradicionalne arhitekture ovog podneblja ukomponovane na savremeni način, uz obavezu da se ostvari vizuelno jedinstvo cjelovitog prostornog rešenja, i sklad sa okolnim strukturama.

Shodno svemu navedenom, idejno rješenje je usaglašeno sa propisom, odnosno sa osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji) i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta);

Idejno rješenje je usaglašeno sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju.

Saglasnost iz člana 22 st. 1, 2 i 5 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), izdaje se rješenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i čini sastavni dio glavnog projekta, da se ostvari vizuelno jedinstvo cjelovitog prostornog rešenja, i sklad sa okolnim strukturama.

Pri obrazlaganju ovog rješenja ukazuje se da je prvostepeno rješenje donijeto bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka budući da je zahtjev stranke u potpunosti usvojen- član 113 stav 1 tačka 2 Zakona o upravnom postupku.

Kod izloženog pravnog i činjeničnog stanja, glavni gradski arhitekta je našao da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti na idejno rješenje projektovano od strane „INGPOINT“ D.O.O Nikšić iz Nikšića, ovjereno elektronskim potpisom dana 16.02.2026. godine u 10:00:11+01'00", investitoru Davis Oksani iz Nikšića, za rekonstrukciju stambenog objekta sa dogradnjom u okviru koje je planiran stambeni prostor, sa pretvaranjem postojećeg tavanskog prostora u stambeni u okviru postojećeg krovnog gabarita, sa postavljanjem fotonaponskih sistema koji čine solarni paneli sa pratećom opremom na krovu istih, na lokaciji potes Šume, koju čine katastarske parcele broj 220 i 224/1 KO Miločani u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, u dijelu Generalne urbanističke razrade, GUR-u ("Sl. list CG"-opštinski propisi 72/24), projektovanog od strane preduzeća „INGPOINT“ DOO Nikšić, u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima.

Ovim Rješenjem UP/Io broj: 20-361-38 od 17.02.2026. godine zamjenjuje se rješenje UP/Io broj: 20-361-156 od 14.05.2025. godine.

NAPOMENA: Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 19/25), Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 44/19), kao i drugim propisima koji regulišu izgradnju objekata.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja (član 25, stav 3 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25).



Glavni gradski arhitekta:
Vučković Mladen, dipl. ing. arh.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Davis Oksana, [REDACTED]
- 1 x „INGPOINT“ DOO Nikšić, [REDACTED]
- 1 x Sekretarijat za uređenje prostora OVDJE
- 1 x u spise predmeta, i
- 1 x a/a